

595.

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 2 do 4 i tačka 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", br. 12/18 i 64/20), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

NAREDBU
O IZMJENAMA NAREDBE ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA
SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE
PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA

Član 1

U Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", broj 47/21) u članu 1 stav 1 tač. 1 i 2 brišu se.

U tački 7 alineja 7 riječi: „uz potvrdu poslodavca i rješenje, odnosno ugovor o radu,“ brišu se.

U alineji 11 riječi: „od 18 do 21 čas“ zamjenjuju se riječima: „od 19 do 22 časa“.

U stavu 2 riječi: „tač. 5 i 6 ovog člana“ zamjenjuju se riječima: „tač. 3 i 4 ovog člana“.

St. 4 i 5 i obrazac potvrde brišu se.

Dosadašnje tač. 3 do 28 postaju tač. 1 do 26.

Član 2

U članu 6 riječi: “do 14. maja 2021. godine” zamjenjuju se riječima: ”do 20. maja 2021. godine”.

Član 3

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 8-501/20-129/2646

Podgorica, 11. maja 2021. godine

Ministarka,
dr Jelena Borovinić Bojović, s.r.

Rješenje Ustavnog suda Crne Gore kojim se obustavlja izvršenje Rješenja Višeg suda u Podgorici, Gž.br. 2403/20, od 03. novembra 2020. godine i Rješenja Osnovnog suda u Podgorici, P.br.184/20, od 27. februara 2020. godine, u odnosu na podnosiocce ustavne žalbe: S.T., R.D., R.V., M.B., I.S., R.N., J.N., P.D., R.G., Đ.D., Ž.V., J.M., R.N., K.A., B.S., D.Ž., Ž.S., S.R., K.R., R.R., G.N., P.Đ., J.M., P.P., R.D., P.Z., K.Z., B. S., T.D., I.A., D.Ž., D.A., C.M., V.Lj., Š.A., R.D., B.S., M.A., I.D., J.P., K.S., J.D., M.D., M.N., K.D., P.G., K.J., R.Lj., B.J., U.B., H.M., P.R., D.P., T.H., M.A., P.L., N.Z., M.V., V.D., M.Š., S.B., G.R., H.Lj., Z.D., N.D., R.B., M.G., N.E., V.D., M.S., M.M., V.S., S.V., B.Z., P.(P.) S., V.A., S.S., N.M., J.M., N.M., H.S., R.M., B.V., B.Lj., V.R., A.S., Š.A., K.M., A.(N.) S., T.Lj., R.D., D.N., V.D., B.S., D.O. i K.Z.

- **Obustava izvršenja pojedinačnih akata iz stava I ove izreke traje do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Crne Gore u predmetu U-III 203/21.**

- **ODBACUJE SE zahtjev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata iz stava I, u odnosu na podnosiocce: V.M., B.V., N.E., P.M., L.E., Đ.Lj., P.T., R.J., K.B., A.M.-M.B., N.N., K.D., R.S., V.I., Đ.D., B.M. i V.Lj.**

Ustavni sud Crne Gore u sastavu: predsjednik Budimir Šćepanović i sudije - Milorad Gogić, Dragoljub Drašković, Miodrag Iličković i Desanka Lopičić, na osnovu odredbe člana 37. tačka 3., člana 49. tačka 3. i člana 73. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore (Službeni list Crne Gore 11/15.) na sjednici od 29. aprila 2021. godine, donio je

R J E Š E N J E

I OBUSTAVLJA SE IZVRŠENJE:

Rješenja Višeg suda u Podgorici, Gž.br. 2403/20, od 03. novembra 2020. godine i Rješenja Osnovnog suda u Podgorici, P.br.184/20, od 27. februara 2020. godine, u odnosu na podnosiocce ustavne žalbe: S.T., R.D., R.V., M.B., I.S., R.N., J.N., P.D., R.G., Đ.D., Ž.V., J.M., R.N., K.A., B.S., D.Ž., Ž.S., S.R., K.R., R.R., G.N., P.Đ., J.M., P.P., R.D., P.Z., K.Z., B. S., T.D., I.A., D.Ž., D.A., C.M., V.Lj., Š.A., R.D., B.S., M.A., I.D., J.P., K.S., J.D., M.D., M.N., K.D., P.G., K.J., R.Lj., B.J., U.B., H.M., P.R., D.P., T.H., M.A., P.L., N.Z., M.V., V.D., M.Š., S.B., G.R., H.Lj., Z.D., N.D., R.B., M.G., N.E., V.D., M.S., M.M., V.S., S.V., B.Z., P.(P.) S., V.A., S.S., N.M., J.M., N.M., H.S., R.M., B.V., B.Lj., V.R., A.S., Š.A., K.M., A.(N.) S., T.Lj., R.D., D.N., V.D., B.S., D.O. i K.Z.

II - Obustava izvršenja pojedinačnih akata iz stava I ove izreke traje do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Crne Gore u predmetu U-III 203/21.

III - ODBACUJE SE zahtjev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata iz stava I, u odnosu na podnosiocce: V.M., B.V., N.E., P.M., L.E., Đ.Lj., P.T., R.J., K.B., A.M.-M.B., N.N., K.D., R.S., V.I., Đ.D., B.M. i V.Lj.

IV - Ovo rješenje stupa na pravnu snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

O b r a z l o ž e n j e

1. Podnosioci ustavne žalbe, iz stava I i stava III izreke ove odluke, koje zastupa punomoćnik D.Č., advokat iz N., podnijeli su blagovremenu i dozvoljenu ustavnu žalbu i dopune iste, protiv rješenja Višeg suda u Podgorici, Gž.br. 2403/20, od 03. novembra 2020. godine i rješenja Osnovnog suda u Podgorici, P.br.184/20, od 27. februara 2020. godine, zbog povrede prava iz čl. 32. i 58. Ustava, člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i člana 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju.

1.1.U ustavnoj žalbi i dopunama iste je, u suštini, navedeno: da su redovni sudovi osporenim rješenjima obavezali 113 tužilaca (podnosilaca ustavne žalbe) da pojedinačno isplate parnične troškove tuženoj kao i umješaču na strani tužene; da su osporena rješenja zasnovana na pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju, nepravilnoj primjeni materijalnog prava, uz bitne povrede odredaba parničnog postupka; da su podnosioci, kao tužioc, svojim prvim dijelom tužbe tražili da se utvrdi ništavost odredaba o valutnoj klauzuli, iz Ugovora o stambenim kreditima indeksiranim u CHF, te i da kamata bude fiksna umjesto promjenjive; da je Skupština Crne Gore, donoseći Zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u EURE, a kasnije i Ustavni sud Crne Gore, svojim odlukama U-I 27/15, 32/16 i 34/16, potvrdili da su odredbe o deviznoj klauzuli i promjenjivoj kamatnoj stopi apsolutno ništave, čime je i ispunjen prvi dio tužbenog zahtjeva; da je primjenom odredaba Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima, eliminisanjem devizne klauzule i promjenjive kamatne stope, kao i odsustva obračuna zatezne kamate, većini podnosilaca smanjen iznos duga; da su, imajući u vidu da je utvrđujući i činidbeni zahtjev podnosilaca ispunjen, povukli tužbu i tražili troškove postupka, na šta nijesu pristali tuženi i umješač, zbog čega su se podnosioci, iz razloga procesne ekonomije, odrekli tužbenog zahtjeva, jer bi, u suprotnom, svako dalje vođenje postupka prouzrokovalo nove troškove; da razlog zbog kojeg odluka ne može opstati jeste i kardinalna greška redovnih sudova, koji su obavezali sve podnosioce da plate troškove, bez obzira da li su svi bili u ugovornom odnosu sa umješačem; da su osporena rješenja direktna posledica pogrešne primjene člana 152. Zakona o parničnom postupku, jer je odricanje od tužbenog zahtjeva posledica ispunjenja obaveze od strane tužene, a uslovljeno je isključivo protivljenjem tužene o povlačenju tužbe, koje je uslijedilo odmah nakon ispunjenja obaveze tužene, a što ne podrazumijeva da podnosioci nijesu uspjeli u sporu, kako su to pogrešno zaključili redovni sudovi. U konačnom, predloženo je da se usvoji ustavna žalba, ukinu osporena rješenja i predmet vrati na ponovni postupak i odlučivanje.

1.2. Podnosioci su, takođe, saglasno odredbi člana 73. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore, Ustavnom sudu podnijeli zahtjev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata- osporenih rješenja, jer bi u suprotom, kako su naveli, njihovim izvršenjem nastupile neotklonjive štetne posledice.

1.3. U zahtjevu za obustavu izvršenja osporenih rješenja je, u suštini, navedeno: da su odluke u pogledu troškova postupka nezakonite, da su relevantne činjenice u obrazloženju tih odluka kontradiktorne, te da sama činjenica da se tri puta donose dijametralno suprotne odluke o troškovima postupka, ukazuje da sudije nemaju isti pristup prilikom odlučivanja; da ako se analiziraju donesene odluke, može se

zaključiti da svaki podnosilac treba da plati tuženom i njegovom umješaču po 7.667,55 €, uz uvećanje tog iznosa za troškove javnog izvršitelja, što u krajnjem iznosi oko 1.000.000,00 €; da u situaciji kada su ove porodice finansijski iscrpljene zbog prijevremene otplate kredita, dodatan, ne mali iznos predstavlja veliki udar na materijalni položaj njihovih porodica; da dodatno obrazloženje za osnovanost određivanja privremene mjere jeste u tome što su mnogi članovi ovih porodica, zbog trenutne zdravstvene situacije izazvane virusom Covid-a 19 u državi, ostali bez posla, pa bi prinudna naplata od strane banke ove porodice dovela na rub propasti.

1.4. U konačnom je istaknuto, da argumenti koji su navedeni u ustavnoj žalbi i zahtjevu za obustavu izvršenja, čine predmetni zahtjev opravdanim, pa su podnosioci izrazili nadu da će Ustavni sud razumijeti situaciju u kojoj se oni nalaze i spriječiti redovne sudove da nezakonitim postupanjem i donošenjem odluka unište mnoge porodice.

II ČINJENICE I OKOLNOSTI PREDMETA

2. Uvidom u osporena rješenja i drugu dostavljenu dokumentaciju, Ustavni sud je utvrdio sledeće činjenice i okolnosti od značaja za odlučivanje u ovom ustavno-sudskom predmetu:

2.1. Osporenim rješenjem prvostepenog suda, obavezani su tužioci od 1. do 106. reda da tuženoj na ime troškova parničnog postupka pojedinačno isplate iznose od po 4.062,66 eura, a umješaču na strani tužene iznose od po 3.604,89 €. Takođe, istim rješenjem obavezani su tužioci od 107. do 112. reda da tuženoj na ime troškova parničnog postupka pojedinačno isplate iznose od po 4.520,42 €, a umješaču na strani tužene iznose od po 4.062,65 eura, dok je tužilac 113. reda obavezan da tuženoj na ime troškova parničnog postupka isplati iznos od 4.634,86 €, a umješaču na strani tužene iznos od 4.177,09 €, i to sve navedeno u roku od 15 dana po pravosnažnosti rješenja, pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Podnosioci ustavne žalbe u postupku pred redovnim sudovima su imali svojstvo tužilaca, dok je tužena „A.b.” AD P. (ranije „H.A.A.b.” AD P.), a umješač na strani tužene „H.A.R.” DOO P. (ranije H.A.A.D.” DOO P.).

2.2. Osporenim rješenjem drugostepenog suda, odbijene su žalbe stranaka kao neosnovane i potvrđeno prvostepeno rješenje.

2.3. U obrazloženju osporenih rješenja je, u suštini, navedeno:

„ (...) I po nalaženju ovog drugostepenog suda u konkretnoj činjenično pravnoj situaciji, prvostepeni sud je troškove parničnog postupka, odmjerio pravilnom primijenom odredaba čl. 149, čl. 152, čl. 153, čl. 159 i čl. 161 ZPP-a (...)”

„ (...) Tužioci su se odrekli tužbenog zahtjeva, a što je uslovilo donošenje presude ovog suda na osnovu odricanja P.br.4801/18, od 24.12.2018. godine, koja je u tom dijelu pravosnažna. Odricanjem od tužbenog zahtjeva, navedeni tužioci su izjavili volju da sud presudom njihov zahtjev odbije, što znači da su u cjelini izgubili parnicu, te da su po osnovu čl. 152 st.1 ZPP-a dužni protivnoj stranci i njenom umješaču naknaditi troškove postupka, a kako to proizilazi iz spisa predmeta, sa kojih razloga su žalbeni navodi tužilaca neosnovani (...)”

III RELEVANTNE ZAKONSKE NORME

Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 11/2015.):

» Član 37. tač.3

Ustavni sud će odbaciti predlog, inicijativu, ustavnu žalbu, žalbu, odnosno drugi podnesak kojim se pokreće postupak kad:

3) u ostavljenom roku podnosilac nije otklonio nedostatke koji onemogućavaju postupanje

Član 72.

Ustavna žalba sadrži: lično ime, prebivalište ili boravište i adresu, odnosno naziv i sjedište podnosioca ustavne žalbe, razloge ustavne žalbe sa obrazloženim navodima o povredi ljudskog prava ili slobode zajemčenih Ustavom, zahtjev o kojem Ustavni sud treba da odluči i potpis podnosioca ustavne žalbe, odnosno lica kome je izdato specijalno punomoćje za podnošenje ustavne žalbe.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana, ustavna žalba koja se podnosi protiv pojedinačnog akta sadrži i broj i datum pojedinačnog akta protiv kojeg je izjavljena i naziv organa koji ga je donio, a ako se podnosi zbog nepostupanja, odnosno radnje, sadrži i naziv organa koji nije postupao ili je preduzeo radnju koja je predmet ustavne žalbe.

Uz ustavnu žalbu se podnosi i ovjerena fotokopija osporenog pojedinačnog akta, dokaz da su iscrpljena djelotvorna pravna sredstva, činjenice na kojima se zasniva tvrdnja o postojanju povrede prava i slobode kao i drugi dokazi od značaja za odlučivanje.

Član 73. stav 2.

Izuzetno, Ustavni sud u toku postupka može narediti da se obustavi izvršenje pojedinačnog akta do donošenja konačne odluke, na zahtjev podnosioca žalbe, ukoliko podnosilac žalbe učini izvjesnim nastupanje neotklonjivih štetnih posljedica«.

IV OCJENA USTAVNOG SUDA

4. Iz navedene odredbe člana 73. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu proizilazi da Ustavni sud u postupku odlučivanja o ustavnoj žalbi može obustaviti izvršenje pojedinačnog akta do donošenja konačne odluke. Naime, iako ustavna žalba, po pravilu, ne sprečava izvršenje osporenih akta, dakle nema suspenzivno dejstvo, na zahtjev podnosioca ustavne žalbe, Ustavni sud može obustaviti izvršenje pojedinačnih akta do donošenja konačne odluke, ako bi podnosioci ustavne žalbe učinili izvjesnim nastupanje neotklonjivih štetnih posljedica. Budući da Ustavni sud može obustaviti izvršenje pojedinačnih akta do donošenja konačne odluke, obustava poprima specifičan privremeni zaštitni efekat, usklađen s očuvanjem pravosnažnosti spornih pojedinačnih akta, koji omogućava Ustavnom sudu da donese pravilnu odluku.

4.1. U konkretnom predmetu podnosioci žalbe su, pored ostalog, podnijeli zahtjev da Ustavni sud, saglasno odredbi člana 73. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu, obustavi izvršenje osporenih rješenja Višeg i Osnovnog suda, jer bi u suprotnom,

kako su naveli, njihovim izvršenjem nastupile neotklonjive štetne posljedice. Svoj zahtjev obrazlažu i navodima da su od strane Javnog izvršitelja mnogim podnosiocima blokirani računi, zbog čega ne mogu primiti svoju zaradu od poslodavca, a koje okolnosti, posebno u trenutku kada su zbog zdravstvene situacije mnogi ostali bez posla, cjelokupno posmatrano, bi mogle ugroziti njihovu životnu egzistenciju, kao i egzistenciju njihovih porodica, jer su u obavezi da, nakon prijevremene otplate samog kredita, moraju dodatno da plate pojedinačno velike novčane iznose na ime troškova parničnog postupka, i to u prosjeku 7.667,55 € ili ukupno oko 1.000.00,00 €.

4.2. Ustavni sud se, prilikom donošenja odluke o privremenoj mjeri, vodio načelom pravne sigurnosti objektivnog pravnog poretka, a radi sprječavanja mogućih posljedica koje bi mogle nastati sprovođenjem izvršenja osporenih akata.

4.3. Ustavni sud je ocijenio da se u podnijetoj ustavnoj žalbi postavljaju složena ustavnopravna pitanja u vezi zaštite ljudskih prava velikog broja podnosilaca žalbe, koja će razmatrati u postupku odlučivanja o meritumu ustavne žalbe. S tim u vezi, da bi Ustavni sud mogao odlučivati o zahtjevu za donošenje privremene mjere, predmet zahtjeva mora zadovoljiti tzv. duplu hipotezu, a to će biti ukoliko su posljedice teže ako se ne usvoji privremena mjera, a predmet bude pozitivno riješen za podnosiocima, od posljedica koje će nastupiti ukoliko se usvoji privremena mjera, a predmet se okonča negativno za podnosiocima žalbe i da korist za podnosiocima zahtjeva za privremenu mjeru ne smije biti manja od posljedica koje suprotna procesna strana može imati izricanjem privremene mjere. Ustavni sud ocjenjuje da su u konkretnom slučaju kumulativno ispunjene navedene pretpostavke i da je zahtjev za donošenje privremene mjere opravdan, jer podnosiocima žalbe prijeti neotklonjiva šteta koja je ozbiljna i vjerovatna. Određivanje privremene mjere je odlučujuće za djelotvorno ostvarivanje građanskih prava podnosilaca žalbe, koja se štite Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

4.4. Ustavni sud ističe da je riječ o privremenoj obustavi izvršenja osporenih rješenja, koja traje do donošenja odluke Ustavnog suda o ustavnoj žalbi, te i da ovo rješenje ni na koji način ne prejudicira odluku o ustavnoj žalbi.

5. U odnosu na podnosiocima ustavne žalbe: V.M., B.V., N.E., P.M., L.E., Đ.Lj., P.T., R.J., K.B., A.M.-M.B., N.N., K.D., R.S., V.I., Đ.D., B.M. i V.Lj., Ustavni sud je utvrdio da navedeni podnosioci uz ustavnu žalbu nijesu dostavili potrebne podatke predviđene odredbom člana 72. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.11/15).

5.1. Ustavni sud je obavijestio punomoćnika podnosilaca, o nedostacima koji onemogućavaju postupanje po zahtjevu za obustavu izvršenja i zatražio da isti uredi, tako što će dostaviti specijalna punomoćja, odnosno ovlaštenja za podnošenje ustavne žalbe i predmetnog zahtjeva.

5.2. Punomoćnik podnosilaca je dostavio nove podneske, i to od 12. marta 2021. godine i 7. aprila 2021. godine, u kojima je, u suštini, naveo da, za 17 lica nije bio u mogućnosti pribaviti punomoćja, zbog činjenice da su mnogi od njih promijenili boravište, neki adrese, telefonske brojeve, te i da je epidemija znatno uticala na odziv klijenata, pa je ostavio Ustavnom sudu na procjenu kako će ova lica tretirati.

5.3. Kako dostavljeni zahtjev za obustavu izvršenja osporenih pojedinačnih akata, ni nakon uređenja, ne sadrži Zakonom propisane elemente, odnosno

specijalna punomoćja za podnošenje istog, Ustavni sud je predmetni zahtjev u odnosu na navedene podnosioce, iz stava III izreke, odbacio, saglasno odredbi člana 37. tačka 3. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore.

6. Odluka o objavljivanju ovog rješenja zasnovana je na odredbi člana 151. stav 2. Ustava i odredbi člana 51. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore.

Na osnovu iznijetih razloga, riješeno je kao u izreci.

U-III br. 203/21

Podgorica, 29. april 2021. godine

Ustavni sud Crne Gore

Predsjednik,

Budimir Šćepanović, s.r.

597.

Na osnovu člana 67 Zakona o elektronskim medijima („Sl. list CG“, br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13, 55/16, 92/17 i 82/20), člana 35 st. 1 tačka 10 Statuta Agencije za elektronske medije (akt br. 01-26 od 17.01.2011. god.), člana 9a Zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji ("Sl. list Crne Gore", broj 01/08), Savjet Agencije za elektronske medije na sjednici od 07.05.2021. godine usvojio je

**ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O LISTI DOGAĐAJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA
JAVNOST U CRNOJ GORI**

Član 1

Tačka 6 člana 2 Odluke o listi događaja od posebnog značaja za javnost u Crnoj Gori („Sl. list CG“, br. 11/12) mijenja se i glasi:

„6. Sve utakmice crnogorskih seniorskih muških i ženskih fudbalskih, košarkaških, rukometnih, odbojkaških i vaterpolo reprezentacija, kod kuće i u gostima“.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja u objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“ i na veb sajtu Agencije za elektronske medije.

Broj: 01 – 602

Podgorica, 7.5.2021.godine

Savjet Agencija za elektronske medije
Predsjednik Savjeta,
Ranko Vujović, s.r.

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 3 Zakona o energetici („Službeni list CG”, br. 5/16, 51/17 i 82/20) i člana 12 tačka 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti („Službeni list CG”, br. 36/17 i 91/20), Odbor Agencije, na sjednici održanoj 07. maja 2021. godine, donio je

PRAVILA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA O LICENCAMA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Član 1

U Pravilima o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti („Službeni list CG”, broj 31/21), u članu 9 stav 1 tačka 2 riječi: „za objekat, postrojenje, uređaj ili instalaciju”, zamjenjuju se riječima: „ili drugi akt na osnovu kojeg se može pristupiti upotrebi objekta, postrojenja, uređaja ili instalacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata,”.

Član 2

- (1) U Obrascu – „Zahtjev za izdavanje licence za proizvodnju električne energije”, koji je sastavni dio ovih pravila, u Poglavlju III „Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev”, u tački 9 riječi: „za objekat, postrojenje, uređaj ili instalaciju”, zamjenjuju se riječima: „ili drugi akt na osnovu kojeg se može pristupiti upotrebi objekta, postrojenja, uređaja ili instalacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata,”.
- (2) U Obrascu – „Zahtjev za izdavanje licence za prenos električne energije”, koji je sastavni dio ovih pravila, u Poglavlju VI „Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev”, u tački 9 riječi: „za objekat, postrojenje, uređaj ili instalaciju”, zamjenjuju se riječima: „ili drugi akt na osnovu kojeg se može pristupiti upotrebi objekta, postrojenja, uređaja ili instalacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata,”.
- (3) U Obrascu – „Zahtjev za izdavanje licence za distribuciju električne energije”, koji je sastavni dio ovih pravila, u Poglavlju IV „Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev”, u tački 9 riječi: „za objekat, postrojenje, uređaj ili instalaciju”, zamjenjuju se riječima: „ili drugi akt na osnovu kojeg se može pristupiti upotrebi objekta, postrojenja, uređaja ili instalacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata,”.
- (4) U Obrascu – „Zahtjev za izdavanje licence u oblasti naftnih derivata”, koji je sastavni dio ovih pravila, u Poglavlju III „Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev”, u tački 9 podtačka 2 riječi: „za objekat, postrojenje, uređaj ili instalaciju”, zamjenjuju se riječima: „ili drugi akt na osnovu kojeg se može pristupiti upotrebi objekta, postrojenja, uređaja ili instalacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata,”.
- (5) U Obrascu – „Zahtjev za izdavanje licence u oblasti prirodnog gasa”, koji je sastavni dio ovih pravila, u Poglavlju III „Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev”, u tački 9 podtačka 2 riječi: „za objekat, postrojenje, uređaj ili instalaciju”, zamjenjuju se riječima: „ili drugi akt na osnovu kojeg se može pristupiti upotrebi objekta, postrojenja, uređaja ili instalacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata,”.

Član 3

U svim obrascima koji su sastavni dio ovih pravila vrši se izmjena loga Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti.

Član 4

Poslije člana 24 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 24a

Energetski subjekti koji za postojeći objekat posjeduju licence za obavljanje energetske djelatnosti izdate prije stupanja na snagu ovih pravila, dužni su da do 31.12.2021. godine usklade svoje poslovanje u smislu član 6 stav 6 tačka 5 ovih pravila.“

Član 5

Ova pravila stupaju na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 21/1794-2

Podgorica, 7. maj 2021. godine

Predsjednik Odbora,
Branislav Prelević, s.r.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/IZMJENU LICENCE U OBLASTI NAFTNIH DERIVATA

I Opšti podaci o privrednom subjektu	
Naziv privrednog subjekta	
Izvršni direktor (ime i prezime)	
Adresa	
Kontakt (tel, fax, e-mail)	

II Naziv licence za čije se izdavanje podnosi zahtjev ¹			
1. Licenca za transport naftnih derivata transportnim sredstvima			
Broj transportnih sredstava			
2. Licenca za transport tečnog naftnog gasa transportnim sredstvima			
Broj transportnih sredstava			
3. Licenca za skladištenje naftnih derivata			
3.1. Podaci o skladišnim kapacitetima na benzinskim stanicama²	Adresa benzinske stanice	Broj rezervoara	Kapacitet rezervoara
3.2. Podaci o skladišnim kapacitetima van benzinskih stanica²	Adresa	Broj rezervoara	Kapacitet rezervoara
4. Licenca za skladištenje tečnog naftnog gasa			
4.1. Podaci o skladišnim kapacitetima na benzinskim stanicama³	Adresa benzinske stanice	Broj rezervoara	Kapacitet rezervoara
4.2. Podaci o skladišnim kapacitetima van benzinskih stanica³	Adresa	Broj rezervoara	Kapacitet rezervoara
5. Licenca za trgovinu na malo naftnim derivatima			
5.1. Adresa benzinske stanice za koju se traži licenca⁴			
5.2. Planirane količine prodaje naftnih derivata za prvu godinu poslovanja			
5.2.1. Motorni benzini, dizel goriva, lož ulje i mlazno gorivo [lit.]			
5.2.2. Mazut [kg]			
6. Licenca za trgovinu na malo tečnim naftnim gasom			
6.1. Adresa benzinske stanice za koju se traži licenca⁴			

¹ Zaokružiti redni broj ispred naziva za čije se izdavanje podnosi zahtjev

² Ukoliko postoji više rezervoara na različitim adresama, ponoviti redove u tabeli (3.1. i 3.2.)

³ Ukoliko postoji više rezervoara na različitim adresama, ponoviti redove u tabeli (4.1. i 4.2.)

⁴ Ukoliko postoji više benzinskih stanica na različitim adresama, ponoviti redove u tabeli

6.2. Planirane količine prodaje tečnog naftnog gasa za prvu godinu poslovanja	
6.2.1. Tečni naftni gas [kg]	
7. Licenca za trgovinu na veliko naftnim derivatima	
7.1. Planirane količine prodaje naftnih derivata za prvu godinu poslovanja	
7.1.1. Motorni benzini, dizel goriva, lož ulje i mlazno gorivo [lit.]	
7.1.2. Mazut [kg]	
8. Licenca za trgovinu na veliko tečnim naftnim gasom	
8.1. Planirane količine prodaje tečnog naftnog gasa za prvu godinu poslovanja	
8.1.1. Tečni naftni gas [kg]	

III Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev
<ol style="list-style-type: none"> 1. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata; 2. Dokaz o pravnom osnovu korišćenja energetskih objekata, uređaja, postrojenja, instalacija i drugih sredstava neophodnih za obavljanje energetske djelatnosti (npr. list nepokretnosti, ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, saobraćajna dozvola, ugovor o lizingu vozila i sl.); 3. Statut društva; 4. Potvrda izdata od nadležnog državnog organa da članovi organa upravljanja podnosioca zahtjeva, odnosno preduzetnik, nijesu bili pravosnažno osuđeni za krivična djela koja ih čine nepodobnim za vršenje funkcije; 5. Organizaciona šema sa kvalifikacijama zaposlenih i dokaz o položenom odgovarajućem stručnom ispitu, u skladu sa zakonom; 6. Spisak banaka, sa brojevima žiro računa podnosioca zahtjeva; 7. Potvrda komercijalne banke ili Centralne banke Crne Gore, kojom se dokazuje da podnosilac zahtjeva slobodno raspolaže finansijskim sredstvima na svom računu; 8. Dokaz o plaćanju naknade za obradu zahtjeva za izdavanje licence, za svaku licencu posebno; 9. Dokumenta iz člana 7 stav 1 Pravila o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti, u zavisnosti od vrste licence za koju se podnosi zahtjev⁵, i to: 10. Upotrebna dozvola ili drugi akt na osnovu kojeg se može pristupiti upotrebi objekta, postrojenja, uređaja ili instalacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, koji je u upotrebi do godinu dana, a za objekte, postrojenje, uređaj ili instalaciju koji je u upotrebi duže od godinu dana izvještaj nadležne inspekcije kojim se potvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje licencirane djelatnosti (elektroenergetska inspekcija, termoenergetska inspekcija u slučajevima objekata i instalacija za TNG), inspekcija nadležna za zaštitu od požara i havarija i ekološka inspekcija); 11. Ugovor o radu sa zaposlenim licima sa položenim odgovarajućim stručnim ispitom za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, održavanja, eksploatacije i rukovanja energetskim objektima, odnosno dokaz o zaključenom ugovoru sa fizičkim licem sa položenim odgovarajućim ispitom ili pravnim licem koje ima zaposlene sa položenim odgovarajućim stručnim ispitom za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, održavanja, eksploatacije i rukovanja energetskim objektima; 12. ADR - Sertifikat o obuci vozača; 13. ADR - Sertifikat o ispravnosti vozila za prevoz opasnih materija; 14. Tehnički opis opreme sa skicom lokacije objekta; 15. Tabele zapremina rezervoara; 16. Zapisnik o ovjeravanju mjerila.
Napomene:

.....
(mjesto i datum)

MP

.....
(potpis ovlašćenog lica)

⁵ Za pojedine vrste licenci se uz zahtjev podnosi dokumentacija iz tačke 9:

1. Licenca za transport naftnih derivata transportnim sredstvima: 3) i 4)
2. Licenca za transport tečnog naftnog gasa transportnim sredstvima: 3) i 4)
3. Licenca za skladištenje naftnih derivata: 1), 2), 5), 6) i 7)
4. Licenca za skladištenje tečnog naftnog gasa: 1), 2), 5), 6) i 7)
5. Licenca za trgovinu na malo naftnim derivatima: 2)
6. Licenca za trgovinu na malo tečnim naftnim gasom: 2)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/IZMJENU LICENCE U OBLASTI PRIRODNOG GASA

I Opšti podaci o privrednom subjektu	
Naziv privrednog subjekta	
Izvršni direktor (ime i prezime)	
Adresa	
Kontakt (tel, fax, e-mail)	

II Naziv licence za čije se izdavanje podnosi zahtjev¹	
1. Licenca za transport tečnog prirodnog gasa	
1.1 Broj transportnih sredstava:	
2. Licenca za skladištenje tečnog prirodnog gasa	
2.1 Podaci o skladišnim objektima koji se koriste za snabdijevanje krajnjih kupaca (za skladišne objekte iznad 0,3 m ³)	
a) Adresa skladišnog objekta	
b) Ukupan broj	
c) Ukupni kapacitet	
3. Licenca za snabdijevanje krajnjih kupaca tečnim prirodnim gasom	
3.1 Planirane količine prodaje za prvu godinu poslovanja [kg]	
3.2 Način snabdijevanja	
4. Licenca za upravljanje postrojenjem za tečni prirodni gas	
4.1 Lista opreme i instalacija	
4.1.1 Zapremina rezervoara [m ³]	
4.1.2 Adresa postrojenja za regasifikaciju	
4.1.3 Nominalni protok gasa [m ³ /h]	
4.1.4 Nominalni radni pritisak [bar]	
4.1.5 Dužina gasovoda do mjernih i regulacionih stanica [km]	
4.1.6 Broj regulacionih stanica	
4.1.7 Broj mjernih stanica	
4.1.8 Dužina gasovoda za snabdijevanje krajnjih kupaca [km]	
4.1.9 Datum posljednje kontrole instalacije	
4.2 Planirane količine tečnog prirodnog gasa koji će biti obrađen tokom prve godine poslovanja [kg]	

¹ Zaokružiti redni broj ispred naziva licence za čije se izdavanje podnosi zahtjev

III Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev

1. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;
2. Dokaz o pravnom osnovu korišćenja energetskih objekata, uređaja, postrojenja, instalacija i drugih sredstava neophodnih za obavljanje energetske djelatnosti (npr. list nepokretnosti, ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, saobraćajna dozvola, ugovor o lizingu vozila i sl.);
3. Statut društva;
4. Potvrda izdata od nadležnog državnog organa da članovi organa upravljanja podnosioca zahtjeva, odnosno preduzetnik, nijesu bili pravosnažno osuđeni za krivična djela koja ih čine nepodobnim za vršenje funkcije;
5. Organizaciona šema sa kvalifikacijama zaposlenih i dokaz o položenom odgovarajućem stručnom ispitu, u skladu sa zakonom;
6. Spisak banaka, sa brojevima žiro računa podnosioca zahtjeva;
7. Potvrda komercijalne banke ili Centralne banke Crne Gore, kojom se dokazuje da podnosilac zahtjeva slobodno raspolaze finansijskim sredstvima na svom računu;
8. Dokaz o plaćanju naknade za obradu zahtjeva za izdavanje licence, za svaku licencu posebno;
9. Dokumenta iz člana 7 stav 1 Pravila o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti, u zavisnosti od vrste licence za koju se podnosi zahtjev*, i to:
10. Upotrebna dozvola ili drugi akt na osnovu kojeg se može pristupiti upotrebi objekta, postrojenja, uređaja ili instalacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, koji je u upotrebi do godinu dana, a za objekte, postrojenje, uređaj ili instalaciju koji je u upotrebi duže od godinu dana izvještaj nadležne inspekcije kojim se potvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje licencirane djelatnosti (elektroenergetska inspekcija, termoenergetska inspekcija, inspekcija nadležna za zaštitu od požara i havarija i ekološka inspekcija);
11. Ugovor o radu sa zaposlenim licima sa položenim odgovarajućim stručnim ispitom za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, održavanja, eksploatacije i rukovanja energetskim objektima, odnosno dokaz o zaključenom ugovoru sa fizičkim licem sa položenim odgovarajućim ispitom ili pravnim licem koje ima zaposlene sa položenim odgovarajućim stručnim ispitom za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, održavanja, eksploatacije i rukovanja energetskim objektima;
12. ADR - Sertifikat o obuci vozača;
13. ADR - Sertifikat o ispravnosti vozila za prevoz opasnih materija;
14. Tehnički opis opreme sa skicom lokacije objekta;
15. Tabele zapremine rezervoara;
16. Zapisnik o ovjeravanju mjerila.

Napomene:

.....
(mjesto i datum)

MP

.....
(potpis ovlašćenog lica)

* Za pojedine vrste licenci se uz zahtjev podnosi dokumentacija iz tačke 9:

1. Licenca za transport tečnog prirodnog gasa: 3) i 4)
2. Licenca za skladištenje tečnog prirodnog gasa: 1), 2), 5), 6) i 7)
3. Licenca za snabdijevanje krajnjih kupaca tečnim prirodnim gasom: 2)
4. Licenca za upravljanje postrojenjem za tečni prirodni gas: 1), 2), 5), 6) i 7)

ZAHTEJ ZA IZDAVANJE/IZMJENU LICENCE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

I Opšti podaci o privrednom subjektu						
Naziv privrednog subjekta						
Izvršni direktor (ime i prezime)						
Adresa						
Kontakt (tel, fax, e-mail)						
Broj zaposlenih						
II Podaci o proizvodnim objektima						
H-1. Podaci o hidroelektrani¹						
Naziv hidroelektrane						
Lokacija hidroelektrane						
Telefon/email						
Broj zaposlenih						
H.1.1. Podaci o akumulacijama						
Naziv akumulacije	Max kota mnm	Min kota mnm	m ³ pri max koti	m ³ pri min koti	MWh pri max koti	MWh pri min koti
H 1.2. Istorijski podaci						
			Godina	Broj	MVA	
Godina početka rada, broj proizvodnih jedinica i nominalna snaga						
Najveća godišnja proizvodnja od početka rada elektrane [MWh]						
Najmanja godišnja proizvodnja od početka rada elektrane [MWh]						
Prosječna godišnja proizvodnja [MWh]						
H 1.3. Sadašnje stanje – opšti tehnički podaci						
Nominalna snaga elektrane [MW]						
Raspoloživa snaga elektrane [MW]						
Maksimalna snaga na pragu elektrane [MW]						
Prodana (isporučena) električna energija na pragu elektrane [MWh]						
Sopstvena potrošnja elektrane [MWh] iz:	kućnih transformatora	kućnih agregata	prenosne mreže	distributivne mreže		
Broj planiranih prekida rada						
Trajanje planiranih prekida rada [h]						
Broj neplaniranih prekida rada						
Trajanje neplaniranih prekida rada [h]						
H 1.4. Podaci o proizvodnim agregatima						
Broj proizvodnih agregata						
H 1.4.1 Agregat 1 (A1)²						
Godina ulaska u pogon						
Procijenjena godina povlačenja iz pogona						
Pripremljenost za funkcije automatske regulacije			DA		NE	
Pripremljenost za upravljanje iz DC			DA		NE	

¹ Ponoviti ovu tabelu za svaku hidroelektranu posebno

² Ponoviti za ostale agregate mijenjajući samo oznaku kao: Agregat 2 (A2) i tako redom

H 1.4.1.1. A1 - Turbina	
Proizvođač - tip	
Koristan ili najmanji i najveći pad [m]	
Način povezivanja sa generatorom	
Max. protok [m ³ /s]	
Tip turbinskog regulatora	
Snaga na osovini [MW]	
Broj obrtaja [o/min.]	
H 1.4.1.2. A1 - Generator	
Proizvođač - tip	
Nominalni napon [kV]	
Sprega statora	
Nominalna struja [A]	
Način povezivanja sa transformatorom bloka	
Nominalna prividna snaga [MVA]	
Lokacija mjerenja proizvedene električne energije	
Nominalni faktor snage - $\cos \varphi$	
H 1.4.1.3. A1 - Transformator bloka	
Proizvođač - tip	
Prenosni odnos	
Sprega	
Nominalna struja [A]	
Način povezivanja na mrežu	
Nominalna snaga [MVA]	
Lokacija mjerenja za isporuku energije mreži	
H 1.5. Podaci o opremi za sopstvenu potrošnju	
Snaga sopstvene potrošnje	
Načini napajanja sopstvene potrošnje	
H 1.5.1. Kućni hidroagregat (KHA)³	Broj:
H 1.5.1.1. KHA – Turbina	
Proizvođač - tip	
Snaga na osovini [MW]	
Koristan pad [m]	
Broj obrtaja [o/min.]	
Protok [m ³ /sec]	
H 1.5.1.2. KHA - Generator	
Proizvođač	
Nominalni napon [kV]	
Tip	
Nominalna struja [A]	
Sprega statora	
Nominalna prividna snaga [kVA]	
Način povezivanja sa postrojenjem sopstvene potrošnje	
Nominalni faktor snage - $\cos \varphi$	
H 1.5.2. Kućni dizel agregat	
Proizvođač – tip	
Vrsta goriva	
Snaga motora [kW]	
Snaga generatora [KVA]	
Potrošnja goriva [l/h]	
H 1.5.3. Kućni blok transformator⁴ (Priklučen na generator)	Broj:
Proizvođač – tip	
Prenosni odnos	

³ Ponoviti za ostale kućne hidroagregate, ako su drugačijih karakteristika, uz odgovarajuću numeraciju

⁴ Ponoviti za ostale kućne blok-transformatore, ako su drugačijih karakteristika, uz odgovarajuću numeraciju

Sprega	
Nominalna struja [A]	
Nominalna snaga [kVA]	
Lokacija mjerenja električne energije	

T 1. Podaci o termoelektrani	
-------------------------------------	--

Naziv termoelektrane	
Lokacija	
Grad	
Telefon	
Fax	
e-mail	
Broj zaposlenih:	

T 1.1. Podaci o deponiji uglja i akumulaciji za rashladnu vodu	
---	--

Deponija uglja TE	
a) Lokacija	
b) Max kapacitet [t]	
c) Rezerva za 15 dana rada [t]	

Akumulacija za rashladnu vodu	
-------------------------------	--

a) Naziv	
b) Max kota [m]	
c) Min kota [m]	
d) m ³ pri max koti	
e) m ³ pri min koti	

T 1.2. Istorijski podaci			
---------------------------------	--	--	--

Godina početka rada, broj proizvodnih jedinica i nominalna snaga	godina	broj	MVA
Najveća dosadašnja godišnja proizvodnja [MWh]			
Najmanja dosadašnja godišnja proizvodnja [MWh]			
Prosječna dosadašnja godišnja proizvodnja [MWh]			

T 1.3. Sadašnje stanje – opšti tehnički podaci			
---	--	--	--

Nominalna snaga elektrane [MW]			
Raspoloživa snaga elektrane [MW]			
Maksimalna snaga na pragu elektrane [MW]			
Nominalna godišnja isporuka električne energije na pragu elektrane [MWh]			

Sopstvena potrošnja elektrane [MWh] iz:	kućnih transformatora	kućnih agregata	prenosne mreže	distributivne mreže

Broj planiranih prekida rada	
Trajanje planiranih prekida rada [h]	
Broj neplaniranih prekida rada	
Trajanje neplaniranih prekida rada [h]	

T 1.4. Podaci o opremi proizvodnih agregata termoelektrana	
---	--

Broj proizvodnih jedinica – blokova	
-------------------------------------	--

T 1.4.1. Blok 1 (B 1)	
------------------------------	--

Godina ulaska u pogon	
Procijenjena preostali radni vijek	
Osnovno gorivo	
Specifična potrošnja goriva [GJ/MWh]	
Pripremljenost za automatsko upravljanje	DA NE
Lokacija mjerenja energije za isporuku sistemu	

T 1.4.1.1. B1 - Kotao	
Proizvođač	
Tip	
Proizvodnja svježe pare [kg/s]	
Temperatura pare [°C]	
Temperatura napojne vode [°C]	
Potrošnja uglja [t/h]	
T 1.4.1.2. B1 - Mlin za uglj	
Komada	
Snaga motora [kW], napon [kV]	
Kapacitet [t/s]	
T 1.4.1.3. B1 - Napojne pumpe	
Komada	
Snaga motora [kW], napon [kV]	
Kapacitet [m ³ /s]	
T 1.4.1.4. B1 - Ventilatori svježeg vazduha	
Komada	
Snaga motora [kW], napon [kV]	
Kapacitet [m ³ /s], napor [kJ/kg]	
T 1.4.1.5. B1 - Ventilatori dimnih gasova	
Komada	
Snaga motora [kW], napon [kV]	
Kapacitet [m ³ /s] napor [kJ/kg]	
T1.4.1.6.B1 - Ventilatori recirkulacije dimnih gasova	
Komada	
Snaga motora [kW], napon [kV]	
Kapacitet [m ³ /s], napor [kJ/kg]	
T 1.4.1.7. B1 - Turbina	
Proizvođač – tip	
Broj obrtaja [o/min.]	
Nominalna snaga [MW]	
Pritisak svježe pare [MPa]	
Temperatura pare [°C]	
Broj oduzimanja pare	
Način povezivanja sa generatorom	
Pritisak kondenzacije [MPa]	
T 1.4.1.8. B1 – Kondenzator	
Tip	
Površina [m ²]	
T 1.4.1.9. B1 - Rashladni sistem	
Tip	
Broj pumpi	
Kapacitet [m ³ /s]	
Napor [kJ/kg]	
Snaga motora [kW], napon [kV]	
T 1.4.1.10. B1 - Doprema uglja	
Kapacitet odlaganja [kg/s]	
Kapacitet uzimanja [kg/s]	
Kapacitet skladišta [t]	
Način transporta	
T 1.4.1.11. B1 – Način odvoda pepela i šljake	
Odvod pepela i šljake od elektrofiltera do bager stanice	
Odvod šljake od kotla do bager stanice	
Odvod emulzije pepela i šljake do deponije	
Kapacitet [kg/s]	
Kapacitet deponije	
Procijenjena godina popune deponije	
T 1.4.1.12. B1 – Elektrofilter i zagađenje	

Tip	
Efikasnost izdvajanja [%]	
Proizvodnja CO ₂ [t/MWh]	
Proizvodnja čvrstih čestica po vrstama	
Emisija CO ₂ [kg/MWh]	
Emisija NO _x (NO ₂) [kg/MWh]	
Emisija SO ₂ [kg/MWh]	
Emisija čestica [kg/MWh]	
T 1.4.1.13. B1 – Hemijska priprema vode	
Kapacitet demineralizacije [kg/s]	
Kapacitet dekarbonizacije [kg/s]	
Kapacitet prečišćavanja kondenzata [m ³ /s]	
T 1.4.1.14. B1 – Elektrolizna stanica	
Kapacitet [Nm ³ /h]	
T 1.4.1.15. B1 – Pomoćna kotlarnica	
Kapacitet [kg/s]	
Pritisak [MPa]	
T 1.4.1.16. B1 – Generator	
Proizvođač – Tip	
Nominalna prividna snaga [MVA]	
Način povezivanja sa transformatorom bloka	
Nominalni napon [kV]	
Sprega statora	
Nominalna struja [A]	
Specifična potrošnja goriva [GJ/MWh] na generatoru /na pragu elektrane	
Nominalni faktor snage - $\cos \varphi$	
T 1.4.1.17. B1 – Transformator bloka	
Proizvođač	
Sprega	
Tip	
Prenosni odnos	
Hlađenje	
Nominalna struja [A]	
Način povezivanja na sistem	
Nominalna snaga [MVA]	
Lokacija mjerenja predate energije sistemu	
T 1.5. B1 Podaci o opremi za obezbjeđenje sopstvene potrošnje termoelektrana	
Način napajanja sopstvene potrošnje	
T 1.5.1. B1 Kućni dizel agregat⁵	
Broj	
Snaga motora [kW]	
Snaga generatora [kVA]	
Vrsta goriva	
Specifična potrošnja goriva [l/kWh]	
Sati rada sa punim rezervoarom [h]	
T 1.5.2. B1 Kućni blok transformator (priključen na generator)⁶	
Proizvođač – tip	
Prenosni odnos	
Sprega	
Nominalna struja [A]	
Hlađenje	
Nominalna snaga [MVA]	
Način povezivanja na vezu generator - blok	

⁵ Ponoviti za ostale kućne dizel agregate, ako su drugačijih karakteristika, uz odgovarajuću numeraciju

⁶ Ponoviti za ostale kućne blok transformatore

transformator	
Lokacija mjerenja električne energije	
T 1.5.3. B1 Kućni transformator priključen na prenosni sistem⁷	
Proizvođač	
Prenosni odnos	
Sprega	
Nominalna struja [A]	
Hlađenje	
Nominalna snaga [kVA]	
Način priključenja na prenosnu mrežu	
Lokacija mjerenja električne energije	
T 1.5.4. Kućni transformator priključen na distributivni sistem⁸	
Proizvođač – tip	
Prenosni odnos	
Sprega	
Nominalna struja [A]	
Hlađenje	
Nominalna snaga [kVA]	
Način priključenja na distributivnu mrežu	
Lokacija mjerenja električne energije	

mhe 1. Podaci o maloj hidroelektrani⁹		
Lokacija		
Vodotok na kojem se mhe nalazi		
Broj zaposlenih		
mhe 1.1. Opšti tehnički podaci		
Broj proizvodnih jedinica		
Nominalna snaga elektrane [MW]		
Raspoloživa snaga elektrane [MW]		
Maksimalna snaga elektrane [MW]		
Planirana godišnja proizvodnja električne energije na pragu elektrane [MWh]		
Korisni pad [m]		
Sopstvena potrošnja elektrane [kW]		
Broj planiranih prekida rada		
Trajanje planiranih prekida rada [h]		
Broj neplaniranih prekida rada		
Trajanje neplaniranih prekida rada [h]		
mhe 1.2. Podaci o opremi proizvodnih agregata		
Broj proizvodnih agregata [blokovi odakle se može vršiti isporuka)		
mhe 1.2.1 Agregat 1¹⁰ (A1)		
Godina ulaska u pogon		
Procijenjeni preostali životni vijek		
Pripremljenost za funkcije automatske regulacije	DA	NE
Pripremljenost za upravljanje iz DC	DA	NE
mhe 1.2.1.1. A1 – Turbina		
Proizvođač - tip		
Način povezivanja sa generatorom		
Protok [m ³ /s]		
Tip turbinskog regulatora		
Snaga na osovini [MW]		
Broj obrtaja [o/min.]		

⁷ Ponoviti za ostale kućne transformatore priključene na prenosnu mrežu, ako su drugačijih karakteristika, uz odgovarajuću numeraciju

⁸ Ponoviti za ostale kućne transformatore priključene na distributivnu mrežu, ako su drugačijih karakteristika, uz odgovarajuću numeraciju

⁹ Ponoviti ovu tabelu za svaku mhe pojedinačno

¹⁰ Ponoviti za ostale agregate mijenjajući samo oznaku kao: Agregat 2 (A2) i tako redom

mhe 1.2.1.2. A1- Generator	
Vrsta generatora	
Proizvođač-tip	
Nominalni napon [kV]	
Sprega statora	
Nominalna struja [A]	
Način povezivanja sa transformatorom bloka	
Nominalna prividna snaga [MVA]	
Nominalni faktor snage - $\cos \varphi$	
mhe 1.2.1.3. A1- Transformator bloka	
Proizvođač - Tip	
Prenosni odnos	
Sprega	
Nominalna struja [A]	
Način povezivanja na mrežu	
Nominalna snaga [MVA]	
Lokacija mjerenja za isporuku energije sistemu	

V 1. Podaci o vjetroelektrani¹¹			
Lokacija vjetroelektrane			
Broj zaposlenih			
V 1.2. Istorijski podaci	Godina	Broj	MVA
Godina početka rada, broj proizvodnih jedinica i nominalna snaga			
Godina povećanja kapaciteta, broj proizvodnih jedinica i snaga ¹²			
Najveća godišnja proizvodnja od početka rada elektrane [MWh]			
Najmanja godišnja proizvodnja od početka rada elektrane [MWh]			
Prosječna godišnja proizvodnja [MWh]			
V 1.3. Sadašnje stanje – opšti tehnički podaci			
Broj vjetroagregata			
Nominalna snaga elektrane [MW]			
Raspoloživa snaga elektrane [MW]			
Maksimalna snaga na pragu elektrane [MW]			
Prodana (isporučena) električna energija na pragu elektrane [MWh]			
Sopstvena potrošnja elektrane [kW]			
Broj planiranih prekida rada			
Trajanje planiranih prekida rada [h]			

¹¹ Ponoviti ovu tabelu za svaku drugu lokaciju vjetroelektrana

¹² Za svaku dalju godinu povećanja kapaciteta unijeti podatke

Broj neplaniranih prekida rada		
Trajanje neplaniranih prekida rada [h]		
V 1.4. Podaci o opremi proizvodnih agregata		
Broj proizvodnih agregata		
V 1.4.1 Agregat 1¹³ (A1)		
Godina ulaska u pogon		
Procijenjena godina povlačenja iz pogona		
Pripremljenost za funkcije automatske regulacije	DA	NE
Pripremljenost za upravljanje iz DC	DA	NE
V 1.4.1.1. A1 - Vjetroturbina		
Proizvođač - tip		
Snaga na osovini [MW]		
Visina stuba [m]		
Način povezivanja sa generatorom		
Prečnik rotora [m]		
Broj lopatica		
Tip turbinskog regulatora		
Mehanizam za regulaciju ugla lopatica	DA	NE
Mehanizam za zakretanje kabine	DA	NE
V 1.4.1.2. A1 - Generator		
Proizvođač - tip		
Vrsta generatora		
Nominalni napon [kV]		
Sprega statora		
Nominalna struja [A]		
Način povezivanja sa transformatorom odnosno invertorom		
Nominalna prividna snaga [MVA]		
Lokacija mjerenja električne energije		
Nominalni faktor snage - $\cos \varphi$		
V 1.4.1.3. A1 - Transformator		
Proizvođač - tip		
Prenosni odnos		
Sprega		
Nominalna struja [A]		
Način povezivanja na sistem		
Nominalna snaga [MVA]		
Lokacija mjerenja za isporuku energije		

¹³ Ponoviti za ostale agregate mijenjajući samo oznaku kao: Agregat 2 (A2) i tako redom. Ako vjetroelektrana ima veći broj istih agregata, navesti taj broj bez ponavljanja karakteristika

sistemu	
V 1.5. Podaci o opremi za sopstvenu potrošnju	
Načini napajanja sopstvene potrošnje	
Snaga sopstvene potrošnje	

PV 1. Podaci o solarnoj elektrani¹⁴	
Lokacija	
Broj zaposlenih	
PV 1.1. Opšti tehnički podaci	
Tip montaže panela (fiksni-zakretni)	
Ose zakretanja	
Broj proizvodnih jedinica (panela)	
Tip proizvodnih jedinica (panela) - tehnologija	
Proizvođač i model panela	
Nominalna snaga jednog panela [kWp]	
Nominalna snaga elektrane [MWp]	
Maksimalna snaga elektrane [MWp]	
Planirana godišnja proizvodnja električne energije na pragu elektrane [MWh]	
Sopstvena potrošnja elektrane [kW]	
Broj planiranih prekida rada	
Trajanje planiranih prekida rada [h]	
Broj neplaniranih prekida rada	
Trajanje neplaniranih prekida rada [h]	

Bio 1. Podaci o elektrani na biomasu¹⁵	
Lokacija	
Broj zaposlenih:	
Bio 1.1. Opšti tehnički podaci	
Vrsta goriva	
Nominalna snaga elektrane [MW]	
Maksimalna snaga na pragu elektrane [MW]	
Planirana godišnja proizvodnja električne energije na pragu elektrane [MWh]	
Toplotna moć goriva [kJ/kg,m ³ ...]	
Bio 1.2. Proizvodni kapaciteti	
Broj kotlova	
Ime proizvođača i tip kotlova	
Snaga kotlova [MW]	
Broj turbina	
Ime proizvođača i tip turbina	
Snaga turbina [MW]	
Broj generatora	
Ime proizvođača i tip generatora	
Snaga generatora [MVA]	
Sopstvena potrošnja elektrane [kW i %]	
Specifični utrošak toplote za električnu energiju [kJ/kWh]	
Ukupni stepen iskorišćenja [%]	
Bio 1.3. Pogonsko gorivo	
Vrsta pripreme (obrade) sirovine	
Tip primijenjene tehnologije sagorijevanja	
Lokacija deponije goriva	
Kapacitet deponije goriva	

¹⁴ Ponoviti ovu tabelu za svaku elektranu istog proizvođača električne energije

¹⁵ Ponoviti ovu tabelu za svaku elektranu istog proizvođača električne energije

Bio 1.4. Tretman otpada (pepela)	
Tehnologija odlaganja pepela	
Lokacija i vrsta deponije pepela	
Vrsta obrade pepela (kompaktiranje, miješanje sa vodom...)	
Lokacija deponije pepela	
Kapacitet deponije pepela	
Bio 1.5. Pouzdanost	
Broj planiranih prekida rada	
Trajanje planiranih prekida rada [h]	
Broj neplaniranih prekida rada	
Trajanje neplaniranih prekida rada [h]	
Bio 1.6. Zagađenje okoline	
Emisija CO ₂ [kg/MWh]	
Emisija NOx (NO ₂) [kg/MWh]	
Emisija SO ₂ [kg/MWh]	
Emisija čestica [kg/MWh]	

KG 1. Podaci o elektrani-toplani¹⁶ (kogeneracija)	
Lokacija	
Broj zaposlenih	
KG 1.1. Vrsta pogonskog goriva	
Osnovno gorivo	
Dodatno gorivo	
KG 1.2. Opšti tehnički podaci	
Broj proizvodnih jedinica	
Nominalna snaga [MW]	
Raspoloživa snaga [MW]	
Maksimalna snaga na pragu elektrane [MW]	
Nominalna toplotna snaga kotla [MWt]	
Minimalna toplotna snaga kotla [MWt]	
Nominalna proizvodnja tehnološke pare [t/h]	
Minimalna proizvodnja tehnološke pare [t/h]	
Nominalna toplotna snaga grijanja [MWt]	
Minimalna toplotna snaga grijanja [MWt]	
Nominalna električna snaga [MW]	
Minimalna električne snaga [MWt]	
Sopstvena potrošnja električne energije [%]	
Specifični utrošak toplote za električnu energiju [kJ/kWh]	
Ukupni stepen iskorišćenja [%]	
KG 1.3. Podaci o gorivu, emisijama gasova i čestica	
Osnovno gorivo	
Toplotna moć goriva [kJ/kg,m ³ ...]	
Emisija CO ₂ [kg/MWh]	
Emisija CO ₂ [kg/MWh]	
Emisija NOx (NO ₂) [kg/MWh]	
Emisija SO ₂ [kg/MWh]	
Emisija čestica [kg/MWh]	

¹⁶ Ponoviti ovu tabelu za svaku elektranu-toplanu istog proizvođača električne energije

III Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev

1. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;
2. Dokaz o pravnom osnovu korišćenja energetske objekata, uređaja, postrojenja, instalacija i drugih sredstava neophodnih za obavljanje energetske djelatnosti;
3. Statut društva;
4. Potvrda izdata od nadležnog državnog organa da članovi organa upravljanja podnosioca zahtjeva, odnosno preduzetnik, nijesu bili pravosnažno osuđeni za krivična djela koja ih čine nepodobnim za vršenje funkcije;
5. Organizaciona šema i kvalifikacije zaposlenih, u kojoj su naznačena radna mjesta za koja je potrebna posebna kvalifikacija i položen odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;
6. Spisak banaka, sa brojevima žiro računa podnosioca zahtjeva;
7. Potvrda komercijalne banke ili Centralne banke Crne Gore, kojom se dokazuje da podnosilac zahtjeva slobodno raspolaže finansijskim sredstvima na svom računu;
8. Dokaz o plaćanju naknade za obradu zahtjeva za izdavanje licence;
9. Upotrebna dozvola ili drugi akt na osnovu kojeg se može pristupiti upotrebi objekta, postrojenja, uređaja ili instalacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, koji je u upotrebi do godinu dana, a za objekte, postrojenje, uređaj ili instalaciju koji je u upotrebi duže od godinu dana izvještaj nadležne inspekcije kojim se potvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje licencirane djelatnosti;
10. Ugovor o radu sa zaposlenim licima sa položenim odgovarajućim stručnim ispitom za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, održavanja, eksploatacije i rukovanja energetskim objektima, odnosno dokaz o zaključenom ugovoru sa fizičkim licem sa položenim odgovarajućim ispitom ili pravnim licem koje ima zaposlene sa položenim odgovarajućim stručnim ispitom za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, održavanja, eksploatacije i rukovanja energetskim objektima.

Napomene:

.....

..
(mjesto i datum)

MP

.....

(potpis ovlašćenog lica)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/IZMJENU LICENCE ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

I Opšti podaci o privrednom subjektu	
Naziv privrednog subjekta	
Izvršni direktor (ime i prezime)	
Adresa	
Kontakt (tel, fax, e-mail)	
Broj zaposlenih	

II Podaci o distributivnom sistemu¹	
1. Dužine distributivnih vodova (km)	
1.1 Nadzemni vodovi 35 kV	
1.2 Kablovski vodovi 35 kV	
1.3 Nadzemni vodovi 10 kV	
1.4 Kablovski vodovi 10 kV	
1.5 Nadzemni vodovi 0,4 kV	
1.6 Kablovski vodovi 0,4 kV	
2. Broj distributivnih trafostanica	
2.1 TS 35/10 kV	
2.2 TS 35/0,4 kV	
2.3 TS 10/0,4 kV	
2.4 STS 10/0,4 kV	
3. Snage transformacija (MVA)	
3.1 Transformatori 35/10 kV	
3.2 Transformatori 35/6 kV	
3.3 Transformatori 35/0,4 kV	
3.4 Transformatori 10/0,4 kV	
4. Broj transformatora	
4.1 Transformatori 35/10 kV	
4.2 Transformatori 35/6 kV	
4.3 Transformatori 35/0,4 kV	
4.4 Transformatori 10/0,4 kV	
5. Ostalo (postrojenja 10 kV u TS 110/10 kV i sl.)	
6. Broj kupaca	
6.1 na 35 kV	
6.2 na 10 kV	

¹ Podaci pod rednim brojem 1 do 6 i 10 se navode prema stanju na dan podnošenja zahtjeva, a podaci pod rednim brojem 7 do 9 i 11 prema stanju na kraju prethodne godine

6.3 na 0,4 kV – domaćinstva	
6.4 Ostali na 0,4 kV- kod kojih se snaga mjeri	
6.5 Ostali na 0,4 kV- kod kojih se snaga ne mjeri	
7. Energija isporučena kupcima [MWh]	
7.1 na 35 kV	
7.2 na 10 kV	
7.3 na 0,4 kV – domaćinstva	
7.4 Ostali na 0,4 kV- kod kojih se snaga mjeri	
7.5 Ostali na 0,4 kV- kod kojih se snaga ne mjeri	
8. Gubici u distributivnom sistemu [MWh]	
8.1 Tehnički gubici [MWh]	
8.2 Komercijalni gubici (greške mjerenja, neovlašćena potrošnja) [MWh]	
9. Prekidi u napajanju	
9.1 Broj planiranih prekida napajanja	
9.2 Trajanje planiranih prekida napajanja [h]	
9.3 Broj neplaniranih prekida napajanja	
9.4 Trajanje neplaniranih prekida napajanja [h]	
10. Broj kupaca sa ugrađenim brojilima sa daljinskim očitavanjem	
10.1 na 35 kV	
10.2 na 10 kV	
10.3 na 0,4 kV – domaćinstva	
10.4 Ostali na 0,4 kV - kod kojih se snaga mjeri	
10.5 Ostali na 0,4 kV- kod kojih se snaga ne mjeri	
11. Ostali podaci	
11.1 Maksimalno opterećenje [MW]	
11.2 Navesti geografske oblasti opsluživanja	
11.3 Oblast opsluživanja [km ²]	

III Precizirana lista opreme i instalacija – distributivni transformatori 35/10 i 35/0,4 kV

1. Naziv trafostanice, lokacija, mjesto priključenja na prenosni/distributivnu mrežu i max. zabilježeno opterećenje ²	Prenosni odnos transform.	Snaga	kom.	Prosječna starost transformatora	Br. kablovskih odvoda TS	Br. vazdušnih odvoda TS
1. TS 1						
2. TS 2						
3. TS 3						

² Dodati red u tabeli za svaku dodatnu trafostanicu 35/10kV i trafostanicu 35/0,4kV

IV Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev

1. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;
2. Dokaz o pravnom osnovu korišćenja energetske objekata, uređaja, postrojenja, instalacija i drugih sredstava neophodnih za obavljanje energetske djelatnosti;
3. Statut društva;
4. Potvrda izdata od nadležnog državnog organa da članovi organa upravljanja podnosioca zahtjeva, odnosno preduzetnik, nijesu bili pravosnažno osuđeni za krivična djela koja ih čine nepodobnim za vršenje funkcije;
5. Organizaciona šema i kvalifikacije zaposlenih, u kojoj su naznačena radna mjesta za koja je potrebna posebna kvalifikacija i položen odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;
6. Spisak banaka, sa brojevima žiro računa podnosioca zahtjeva;
7. Potvrda komercijalne banke ili Centralne banke Crne Gore, kojom se dokazuje da podnosilac zahtjeva slobodno raspolaže finansijskim sredstvima na svom računu;
8. Dokaz o plaćanju naknade za obradu zahtjeva za izdavanje licence;
9. Upotrebna dozvola ili drugi akt na osnovu kojeg se može pristupiti upotrebi objekta, postrojenja, uređaja ili instalacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, koji je u upotrebi do godinu dana, a za objekte, postrojenje, uređaj ili instalaciju koji je u upotrebi duže od godinu dana izvještaj nadležne inspekcije kojim se potvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje licencirane djelatnosti;
10. Ugovor o radu sa zaposlenim licima sa položenim odgovarajućim stručnim ispitom za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, održavanja, eksploatacije i rukovanja energetskim objektima, odnosno dokaz o zaključenom ugovoru sa fizičkim licem sa položenim odgovarajućim ispitom ili pravnim licem koje ima zaposlene sa položenim odgovarajućim stručnim ispitom za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, održavanja, eksploatacije i rukovanja energetskim objektima.

Napomene:

.....

(mjesto i datum)

MP

.....

(potpis ovlašćenog lica)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/IZMJENU LICENCE ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

I Opšti podaci o privrednom subjektu	
Naziv privrednog subjekta	
Izvršni direktor (ime i prezime)	
Adresa	
Kontakt (tel, fax, e-mail)	
Broj zaposlenih	

II Podaci o prenosnom sistemu					
1. Dalekovodi¹		Broj	Ukupna dužina [km]		
1.1.	400 kV				
1.2.	220 kV				
1.3.	110 kV				
2. Trafostanice¹		Broj:	Ukupna snaga [MVA]		
2.1	400/220/110 kV				
2.2	400/110 kV				
2.3	220/110/35 kV				
2.4	110/35 kV				
2.5	110/10 kV				
3. Drugo (posebna razvodna postroj. i sl.)					
4. Broj i ukupna snaga transformatora¹		Broj	Ukupna snaga [MVA]		
4.1	400/220 kV				
4.2	400/110 kV				
4.3	220/110 kV				
4.4	110/35 kV				
4.5	110/10kV				
5. Potrošači¹					
5.1 Broj direktnih potrošača priključenih na prenosni sistem					
5.2 Broj distributivnih područja priključenih na prenosni sistem					
6. Gubici¹		MWh	%		
6.1. Prijem iz elektrana (uključujući i distributivnu mrežu), [MWh]					
6.2. Prijem preko interkonektora [MWh]					
6.3. Isporuka distribuciji [MWh]					
6.4. Isporuka direktnim potrošačima [MWh]					
6.5. Isporuka preko interkonektora [MWh]					
6.6. Ukupni gubici					
7. Prekidi¹		Planirano		Ostvareno	
		Broj	Ukupno trajanje [h]	Broj	Ukupno trajanje [h]
7.1	400 kV				

¹ Na osnovu stanja odnosno obračuna tokom tekuće ili na kraju prethodne godine, prema prirodni podatka

7.2	220 kV			
7.3	110 kV			

III Informacioni sistem				
1. Rad sistema u slučaju ispada redovnog napajanja				
1.1. Dizel agregat, rad bez dopunjavanja goriva [sati]				
1.2. Baterije [sati]				
2. Spisak podataka informacionog sistema o radu EES-a u realnom vremenu				
2.1 Energetski podaci				
2.2 Pogonski podaci				
2.3 Automatsko registrovanje				
2.4 Ručno registrovanje				

IV Podaci o transformatorima						
Naziv TS, nap. nivo, ukupna snaga		Ugrađeni transformatori				
		Prenosni odnos	Snaga [MWh]	kom	max. opterećenje	starost
1	TS 1 ²					
2	TS 2 ²					
3	TS 3 ²					

V Prenosni vodovi							
Naziv voda, naponski nivo i krajnje tačke		Dužina [km]	Tip i broj stubova	Tip i presjek provodnika	Nominalna snaga [MW] odnosno struja [A]	Dozvoljena struja (ljeta/zima)	Ograničene prenosne moći [A] (razlog)
1	DV 1 ³						
2	DV 2 ³						
3	DV 3 ³						

² Nastaviti kolonu dok se ne iscrpi lista svih trafostanica CGES, odnosno za svaku TS dok se ne navedu svi transformatori u toj TS

³ Ponoviti tabelu za sve druge vodove (podatak o dužini interkonektora navesti u dva dijela kao: a) dužinu do granice sistema i b) ukupnu dužinu

VI Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev

1. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;
2. Dokaz o pravnom osnovu korišćenja energetske objekata, uređaja, postrojenja, instalacija i drugih sredstava neophodnih za obavljanje energetske djelatnosti;
3. Statut društva;
4. Potvrda izdata od nadležnog državnog organa da članovi organa upravljanja podnosioca zahtjeva, odnosno preduzetnik, nijesu bili pravosnažno osuđeni za krivična djela koja ih čine nepodobnim za vršenje funkcije;
5. Organizaciona šema i kvalifikacije zaposlenih, u kojoj su naznačena radna mjesta za koja je potrebna posebna kvalifikacija i položen odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;
6. Spisak banaka, sa brojevima žiro računa podnosioca zahtjeva;
7. Potvrda komercijalne banke ili Centralne banke Crne Gore, kojom se dokazuje da podnosilac zahtjeva slobodno raspolaže finansijskim sredstvima na svom računu;
8. Dokaz o plaćanju naknade za obradu zahtjeva za izdavanje licence;
9. Upotrebna dozvola ili drugi akt na osnovu kojeg se može pristupiti upotrebi objekta, postrojenja, uređaja ili instalacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, koji je u upotrebi do godinu dana, a za objekte, postrojenje, uređaj ili instalaciju koji je u upotrebi duže od godinu dana izvještaj nadležne inspekcije kojim se potvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje licencirane djelatnosti;
10. Ugovor o radu sa zaposlenim licima sa položenim odgovarajućim stručnim ispitom za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, održavanja, eksploatacije i rukovanja energetskim objektima, odnosno dokaz o zaključenom ugovoru sa fizičkim licem sa položenim odgovarajućim ispitom ili pravnim licem koje ima zaposlene sa položenim odgovarajućim stručnim ispitom za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, održavanja, eksploatacije i rukovanja energetskim objektima.

Napomene:

.....
(mjesto i datum)

MP

.....
(potpis ovlašćenog lica)



**ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/IZMJENU LICENCE ZA SNABDIJEVANJE PRIRODNIM GASOM
SNABDJEVAČU KOJI IMA SJEDIŠTE
U DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE ILI ČLANICI ENERGETSKE ZAJEDNICE**

I Opšti podaci o privrednom subjektu

Naziv privrednog subjekta ¹	
Izvršni direktor (ime i prezime)	
Adresa	
Kontakt (tel, fax, e-mail)	
Broj zaposlenih	

II Planirani obim prodaje za prvu godinu poslovanja²

Tečni prirodni gas [kg]	
Način snabdijevanja	

III Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev

1. licenca ili odobrenje za obavljanje djelatnosti izdato od nadležnog organa države u kojoj je registrovan;
2. izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;
3. potvrda banke sa sjedištem u Crnoj Gori o likvidnosti žiro računa podnosioca zahtjeva;
4. planirani obim prodaje gasa na teritoriji Crne Gore i broj kupaca koje namjerava da snabdijeva;
5. dokaz o plaćanju naknade za obradu zahtjeva za izdavanje licence.

Napomene:

.....
(mjesto i datum)

MP

.....
(potpis ovlašćenog lica)

¹ Naziv pod kojim obavlja djelatnost u Crnoj Gori

² U slučaju izdavanja licence za novog snabdjevača unose se planirane veličine, a u slučaju starog snabdjevača unose se podaci iz prethodne godine



**ZAHTEJEV ZA IZDAVANJE/IZMJENU LICENCE ZA ORGANIZOVANJE I UPRAVLJANJE
TRŽIŠTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE**

I Opšti podaci o privrednom subjektu	
Naziv privrednog subjekta	
Izvršni direktor (ime i prezime)	
Adresa	
Kontakt (tel, fax, e-mail)	
Broj zaposlenih	

II Podaci o informacionom sistemu	
1. Podaci o sigurnosti sistema	
1.1 Maksimalno vrijeme rada sistema u slučaju ispada osnovnog napajanja	
1.1.1 Dizel agregat, bez dopunjavanja goriva (sati)	
1.1.2 Baterije [sati]	
2. Raspoloživi podaci o radu EES-a u realnom vremenu	
2.1 Energetski podaci	
2.2 Pogonski podaci	
2.3 Automatsko registrovanje	
2.4 Ručno registrovanje	
3. Podaci o zaposlenima	
3.1 Ukupan broj zaposlenih	
3.2 Broj zaposlenih sa VSS koji se neposredno bave poslovima organizovanja i upravljanja tržištem EE	
4. Podaci o IT opremi	
4.1 Informaciono-telekomunikacioni sistem i oprema za organizovanje i upravljanje tržištem EE	
4.2 Softver (spisak i opis funkcija)	
4.3 Ostalo (nabrojati)	

III Obim trgovine električnom energijom u prethodnoj godini		
	MWh	€
Evidentirani bilateralni ugovori		
Day – ahead		
Ostalo (Intraday itd.)		

III Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev
1. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;
2. Dokaz o pravnom osnovu korišćenja energetskih objekata, uređaja, postrojenja, instalacija i drugih sredstava neophodnih za obavljanje energetske djelatnosti;
3. Statut društva;
4. Potvrda izdata od nadležnog državnog organa da članovi organa upravljanja podnosioca zahtjeva, odnosno preduzetnik, nijesu bili pravosnažno osuđeni za krivična djela koja ih čine nepodobnim za vršenje funkcije;
5. Organizaciona šema i kvalifikacije zaposlenih, u kojoj su naznačena radna mjesta za koja je potrebna posebna kvalifikacija i položen odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;
6. Spisak banaka, sa brojevima žiro računa podnosioca zahtjeva;
7. Potvrda komercijalne banke ili Centralne banke Crne Gore, kojom se dokazuje da podnosilac zahtjeva slobodno raspolaže finansijskim sredstvima na svom računu;
8. Dokaz o plaćanju naknade za obradu zahtjeva za izdavanje licence.

Napomene:

.....
(mjesto i datum)

MP

.....
(potpis ovlašćenog lica)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/IZMJENU LICENCE ZA SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I Opšti podaci o privrednom subjektu	
Naziv privrednog subjekta	
Izvršni direktor (ime i prezime)	
Adresa	
Kontakt (tel, fax, e-mail)	
Broj zaposlenih	

II Broj kupaca koji se snabdijevaju električnom energijom ¹	
Na 110 kV	
Na 35 kV	
Na 10 kV	
Na 0,4 kV – domaćinstva	
Ostali na 0,4 kV- kod kojih se snaga mjeri	
Ostali na 0,4 kV- kod kojih se snaga ne mjeri	
III Energija prodana kupcima [MWh] ¹	
Na 110 kV	
Na 35 kV	
Na 10 kV	
Na 0,4 kV – domaćinstva	
Ostali na 0,4 kV- kod kojih se snaga mjeri	
Ostali na 0,4 kV- kod kojih se snaga ne mjeri	

IV Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev
<ol style="list-style-type: none"> Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata; Dokaz o pravnom osnovu korišćenja energetske objekata, uređaja, postrojenja, instalacija i drugih sredstava neophodnih za obavljanje energetske djelatnosti; Statut društva; Potvrda izdata od nadležnog državnog organa da članovi organa upravljanja podnosioca zahtjeva, odnosno preduzetnik, nijesu bili pravosnažno osuđeni za krivična djela koja ih čine nepodobnim za vršenje funkcije; Organizaciona šema i kvalifikacije zaposlenih, u kojoj su naznačena radna mjesta za koja je potrebna posebna kvalifikacija i položen odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom; Spisak banaka, sa brojevima žiro računa podnosioca zahtjeva; Potvrda komercijalne banke ili Centralne banke Crne Gore, kojom se dokazuje da podnosilac zahtjeva slobodno raspolaže finansijskim sredstvima na svom računu; Dokaz o plaćanju naknade za obradu zahtjeva za izdavanje licence;
Napomene:

.....
(mjesto i datum)

MP

.....
(potpis ovlašćenog lica)

¹ U slučaju izdavanja licence za novog snabdjevača unose se planirane veličine, a u slučaju starog snabdjevača unose se podaci iz prethodne godine

**ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/IZMJENU LICENCE ZA SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
SNABDJEVAČU KOJI IMA SJEDIŠTE
U DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE ILI ČLANICI ENERGETSKE ZAJEDNICE**

I Opšti podaci o privrednom subjektu	
Naziv privrednog subjekta ¹	
Izvršni direktor (ime i prezime)	
Adresa	
Kontakt (tel, fax, e-mail)	
Broj zaposlenih	

II Broj kupaca koji se snabdijevaju električnom energijom²	
Na 110 kV	
Na 35 kV	
Na 10 kV	
Na 0,4 kV – domaćinstva	
Ostali na 0,4 kV- kod kojih se snaga mjeri	
Ostali na 0,4 kV- kod kojih se snaga ne mjeri	

III Energija prodata kupcima [MWh]²	
Na 110 kV	
Na 35 kV	
Na 10 kV	
Na 0,4 kV – domaćinstva	
Ostali na 0,4 kV- kod kojih se snaga mjeri	
Ostali na 0,4 kV- kod kojih se snaga ne mjeri	

IV Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev

- 1) licenca ili odobrenje za obavljanje djelatnosti izdato od nadležnog organa države u kojoj je registrovan;
- 2) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;
- 3) potvrda banke sa sjedištem u Crnoj Gori o likvidnosti žiro računa podnosioca zahtjeva;
- 4) planirani obim prodaje električne energije na teritoriji Crne Gore i broj kupaca koje namjerava da snabdijeva;
- 5) dokaz o plaćanju naknade za obradu zahtjeva za izdavanje licence.

Napomene:

.....
(mjesto i datum)

MP

.....
(potpis ovlaštenog lica)

¹ Naziv pod kojim obavlja djelatnost u Crnoj Gori

² U slučaju izdavanja licence za novog snabdjevača unose se planirane veličine, a u slučaju starog snabdjevača unose se podaci iz prethodne godine

599.

Na osnovu člana 24 i člana 76 stav 1 tačka 1 Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. list CG" br. 06/16, 02/17, 22/17, 13/18 i 67/19) i člana 9 Statuta Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore („Sl. list CG” broj 21/20), Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, na sjednici dana 29.04.2021. godine, donio je

**PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
OSTVARIVANJU PRAVA NA MEDICINSKO-TEHNIČKA POMAGALA**

Član 1

U Pravilniku o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala ("Sl. list CG" br. 82/16, 06/17, 17/17, 29/17, 90/17, 86/18, 05/19, 19/19, 61/19 i 64/19), u članu 58 poslije riječi: „terapeutska kontaktna sočiva” stavlja se zarez i briše riječ: „i”, a na kraju rečenice umjesto tačke, stavlja zarez i dodaju riječi: „skleralna sočiva, sočivo senso mini scleral i rose k2 sočiva, u skladu sa Listom pomagala.”

Član 2

Član 64 mijenja se i glasi:

”Osiguranom licu sa gubitkom vida iz 4. ili 5. kategorije oštećenja vida (oštrina vida sa najboljom mogućom korekcijom) prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema u statističke svrhe (ICD-10), koje vlada Brajevom azbukom, ako je obučeno za rad sa Brajevom pisaćom mašinom, odnosno ako je obučeno za rad sa Brajevom elektronskom bilježnicom, odobrava se Brajeva pisaća mašina, odnosno Brajeva elektronska bilježnica, u skladu sa Listom pomagala.

Osiguranom licu sa gubitkom vida iz 4. ili 5. kategorije oštećenja vida (oštrina vida sa najboljom mogućom korekcijom) prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema u statističke svrhe (ICD-10), na preporuku Saveza slijepih Crne Gore, odobrava se čitač ekrana sa govornom jedinicom u skladu sa Listom pomagala.

Osiguranom licu sa oštrinom vida od 0,20 i manje, odobrava se reproduktor i snimač zvučnih knjiga u DAISY formatu, u skladu sa Listom pomagala.”

Član 3

U Listi pomagala, u dijelu „B – Očna i tiflehnička pomagala” vrše se izmjene i dopune i to:

„U dijelu „1. Očna pomagala”, poslije pomagala sa šifrom „BB1105”, dodaju se nove šifre pomagala:

„BB1106” sa nazivom pomagala: „Skleralna sočiva”;

„BB1107” sa nazivom pomagala: „Senso mini scleral” i

„BB1108” sa nazivom pomagala: „Rose k2 sočiva”.

Za sva dodata pomagala, u koloni „Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo” stoje riječi: „1. Keratoconus 2. Stanje poslije perforativne keratoplastike 3. Stanje poslije penetrantne povrede rožnjače”, u koloni „Šifra bolesti prema MKB stoje šifre: „H18.6, Z94.7, S05.5 i S05.6”, u koloni „Pomagalo predlaže-propisuje” stoje riječi: „oftalmolog u Kabinetu za sočiva KCCG”, u koloni „Pomagalo odobrava-ovjerava” stoji riječ: „Fond”, u koloni „Vraćanje pomagala (revers)” stoji riječ: „ne”, u koloni „Jedinica mjere pomagala” stoji riječ: „kom”, u

koloni „Količina odobrenog pomagala” stoje riječi: „do 2”, u koloni „Rok korišćenja pomagala (I, II, III i IV)” stoje riječi: „12 mj” i u koloni „Materijal od koga je pomagalo izrađeno” stoje riječi: „Hidrogel materijal s različitim postotkom vode. Ce certifikat”.

U dijelu „2. Tiflotehnička pomagala”:

- za pomagalo sa šifrom „BD1104” i nazivom pomagala: „Brajeva pisaća mašina”, u koloni: „Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo” umjesto riječi: „Osigurno lice koje je obučeno za korišćenje Brajevog pisma” treba da stoje riječi: „Osigurano lice sa gubitkom vida iz 4. ili 5. kategorije oštećenja vida (oštrina vida sa najboljom mogućom korekcijom) prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema u statističke svrhe (ICD-10), koje vlada Brajevom azbukom, ako je obučeno za rad sa Brajevom pisaćom mašinom” i u koloni: ”Pomagalo predlaže-propisuje” umjesto riječi: ”oftalmolog” treba da stoje riječi: konzilijum oftalmologa KCCG”;

- za pomagalo sa šifrom ”BD1105” i nazivom pomagala: ”Reproduktor i snimač zvučnih knjiga u DAISY formatu za slijepa osigurana lica”, u koloni: ”Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo” umjesto riječi: ”osigurano lice koje je na školovanju ili je član biblioteke” treba da stoje riječi: ”Osigurano lice sa oštrinom vida od 0,20 i manje” i u koloni: ”Pomagalo predlaže-propisuje” umjesto riječi: ”oftalmolog” treba da stoje riječi: konzilijum oftalmologa KCCG”;

- za pomagalo sa šifrom ”BD1106” i nazivom pomagala: ”Govorni softver za slijepa lica-čitač ekrana sa govornom jedinicom”, u koloni: „Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo” umjesto riječi: „Osigurno lice koje je na školovanju ili zaposleno” treba da stoje riječi: „Osigurano lice sa gubitkom vida iz 4. ili 5. kategorije oštećenja vida (oštrina vida sa najboljom mogućom korekcijom) prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema u statističke svrhe (ICD-10), na preporuku Saveza slijepih Crne Gore”, u koloni: ”Pomagalo predlaže-propisuje” umjesto riječi: ”oftalmolog” treba da stoje riječi: konzilijum oftalmologa KCCG” i u koloni ”Rok korišćenja pomagala” podkolona ”IV iznad 65 g.” treba da stoje riječi: 96 mj”;

- za pomagalo sa šifrom „BD1107” i nazivom pomagala: „Brajeva elektronska bilježnica za slijepe”, u koloni: „Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo” umjesto riječi: „Osigurano lice koje je na školovanju” treba da stoje riječi: „Osigurano lice sa gubitkom vida iz 4. ili 5. kategorije oštećenja vida (oštrina vida sa najboljom mogućom korekcijom) prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema u statističke svrhe (ICD-10), koje vlada Brajevom azbukom, ako je obučeno za rad sa Brajevom pisaćom mašinom”, a u koloni: ”Pomagalo predlaže-propisuje” umjesto riječi: ”oftalmolog” treba da stoje riječi: konzilijum oftalmologa KCCG”;

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj:02-4244

Podgorica, 29.04.2021. godine

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Upravni Odbor,

Predsjednica,

Ana Nenezić, s.r.